



Instrukcije za podnosioca zahtjeva za obrazac W-9

(Rev. avgust 2013)

Zahtjev za identifikacioni broj poreskog obveznika i potvrda

Oznake Poglavlja se odnose na Zakon o internom prihodu osim ako nije drugačije navedeno.

Šta je novo

Zakon o uskl. oporez. na stranim računim (FATCA).

FATCA zahtijeva od učesničkih stranih institucija da prijave sve SAD vlasnike računa koji su SAD lica. Obrazac W-9 i instrukcije za tražioca obrasca W-9 su revidirane i prošireni na rubriku *Izuzeća* na početku obrasca da bi se obuhvatio i unos *Šifra izuzeća primaoca (ako je ima)* i *Šifru izuzeća od prijave za FATCA (ako je ima)* Reference za odgovarajuće šifre su u odjeljku *Izuzeća* u obrascu W-9, i u *izuzeću primaoca plaćanja od rezerve za obustavu za poreze* i *Izuzeće od FATCA prijava primaoca plaćanja i vlasnika računa* u odjeljcima ovih instrukcija.

Odjeljak *Potvrda* u Dijelu II obrasca W-9 je proširen da bi obuhvatio potvrdu izuzeća od FATCA prijavljivanja.

Platne karte i mreža transakcija trećih lica. Reference na plaćanja izvršena za na mirenje platnih kartica i mreže transakcija trećih lica su dodate u odjeljak *Svrha obrasca* u obrascu W-9. Za više informacija, vidjeti *Instrukcije za obrazac 1099-K, Platne kartice i mreža transakcija trećih lica* na IRS.gov. takođe posjetite www.irs.gov/1099k.

Budući razvoj događaja. IRS je izradila stranicu na IRS.gov za informacije u vezi sa Obrascem W-9 i instrukcije, na www.irs.gov/w9. Informacija osim budućim događajima koji će uticati na obrazac W-9 i njegove instrukcije (kao što su zakoni usvojeni nakon njegovog objavljivanja) biće postavljeni na ovoj stranici.

Napomene

- Stopa rezerve za zadržavanje poreza je 28% za plaćanja koja se prijavljuju.
- IRS internet stranica nudi elektronske usluge za dodjeljivanje TIN-a (ID broja) za određene platiše da bi potvrdili ime i TIN kombinacije. Vidjeti *Dodjeljivanje identifikacionog broja poreskog obveznika (TIN) na strani 4*.

Kako da znam kada koristiti obrazac

W-9?

Koristiti obrazac W-9 kada se traži identifikacioni broj poreskog obveznika (TIN) SAD lica (uključujući rezidenta stranca) i kada se traže određene potvrde i zahtjevi za izuzeće (vidjeti *Svrha obrasca* u obrascu W-9.) Agenti za zadržavanje poreza mogu tražiti potpisane obrasce W-9 od SAD izuzetih primaoca da prevazišli pretpostavke stranog statusa. U federalne svrhe, SAD lice obuhvata sledeća lica (ali se ne ograničava na) :

- pojedinca koji je SAD državljanin ili SAD rezident stranac,
- partnerstvo, korporaciju, društvo ili udruženje osnovano ili organizovano u SAD ili po zakonima SAD-a,

- svako preduzeće (osim stranog) ili
- domaći trust (kako je definisano u odjeljku Propisa 301.7701-7).

Partnerstvo može tražiti potpisani obrazac W-9 od svojih SAD partnera da bi se riješila pretpostavka o stranom statusu i da bi se izbjegla obustava poreza na partnerov udio koji se efektivno može povezati na partnerski prihod. Za više informacija vidjeti odjeljak Propisa 1.1446-1.

Preporučiti stranim licima da koriste odgovarajući obrazac W-8 ili obrazac 8233, *Izuzeće od obustave za porez na naknadu za nezavisne (i određene zavisne) lične usluge nerezidenta stranog pojedinca*. Vidjeti publikaciju 515, *obustava za porez nerezidentnih stranaca i stranih pravnih lica*, za više informacija i spisak W-8 obrazaca.

Takođe, nerezidentni stranac pojedinac može, pod određenim okolnostima, tražiti povlastice po osnovu ugovora o stipendijama i prihoda po datim stipendijama. Vidjeti publikaciju 515 ili publikaciju 519, *SAD poreski vodič za strance*, za više informacija.

Elektronsko dostavljanje obrazaca W-9

Podnosioci zahtjeva mogu uspostaviti sistem za primaoca plaćanja i njihove agente za dostavljanje obrasca W-9 elektronski, uključujući i slanje faksom. Podnosilac zahtjeva je svako od koga se traži da dostavi informaciju o prihodu. Primalac plaćanja je svako od koga se traži da dostavi identifikacioni broj poreskog obveznika (TIN) podnosioc zahtjeva.

Agent primaoca uplata. Agent primaoca plaćanja može biti savjetnik za investicije (korporacija, partnerstvo, ili pojedinac) ili broker fjučersima. Savjetnik za investicije mora biti registrovan kod Komisije za HOV i berzu (SEC) u skladu sa Zakonom o savjetnicima za investicije iz 1940. Broker fjučersima je broker – distributer koji je regulisan SEC-om i Nacionalnim udruženjem distributera hartija od vrijednosti i koji nije platilac. Osim brokera koji djeluje kao agent primaoca plaćanja za „instrumente spremne za trgovinu“, savjetnik ili broker mora napismeno pokazati platiocu da je primalac plaćanja ovlašten savjetnik ili broker da prenese obrazac W-9 platiocu. **Elektronski sistem.** Generalno, elektronski sistem mora: Osigurati da je primljena informacija poslata informacija i dokumentovati sve situacije pristupa korisnika koje su rezultirale u dostavljanju obrasca;

- Opravdano učiniti razumnim da je lice koje pristupa sistemu i dostavlja obrazac lica koje je navedeno u obrascu W-9, savjetnik za investicije ili broker fjučersima;
- Obezbijediti iste informacije kao u obrascu W-9;
- Biti u mogućnosti da dostavi papirnu kopiju elektronskog obrasca W-9 ako to traži poreska uprava zahtijeva (IRS); i
- Tražiti kao konačni unos u dostavljanju obrasca elektronski potpis primaoca plaćanja čije je ime na obrascu W-9 da posvjedoči i potvrdi dostavljanje. Elektronski potpis mora biti pod prijetnjom kazne ako je lažno i izjava o nedavanju lažne izjave mora biti na jeziku obrasca W-9.



Za obrasce W-9 za koje se ne traži da budu potpisani, elektronski sistem ne morad imati elektronski potpis ili izjavu o davanju lažne izjave.

For more details, see the following.

- Announcement 98-27, which is on page 30 of Internal Revenue Bulletin 1998-15 at www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb98-15.pdf.
- Announcement 2001-91, which is on page 221 of Internal Revenue Bulletin 2001-36 at www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb01-36.pdf.

Identifikacioni broj pojedinačnog poreskog obveznika (ITIN)

Obrazac W-9 (ili prihvatljiva zamjena) koriste lica od kojih se traži informacija o prihodima kod IRS da bi dobili tačno ime primaoca plaćanja (ili drugog lica) i TIN. Za pojedince, TIN je uglavnom broj socijalnog osiguranjaor (SSN).

Međutim, u nekim slučajevima, pojedinci koji postaju SAD rezident stranac u svrhu poreza nisu podobni za dobijanje broj socijalnog osiguranja (SSN). Ovo obuhvata određene rezidente strance koji moraju primiti informaciju o prihodima ali koji ne mogu dobiti SSN.

Ovi pojedinci moraju podnijeti zahtjev za ITIN na obrascu W-7, Zahtjev za IRS identifikacioni broj poreskog obveznika pojedinca, osim u slučaju da već imaju zahtjev na rješavanju za SSN. Pojedinci koji imaju ITIN moraju ga navesti na obrascu W-9.

Zamjenski obrazac W-9

Možete kreirati i koristiti svoj vlastiti obrazac W-9 (zamjenski obrazac W-9) ako je sadržaj suštinski sličan zvaničnom IRS obrascu W-9 i ako zadovoljava određene zahtjeve za potvrdu.

Možete zamjenski obrazac W-9 uvrstiti u druge radne obrasce koje obično koristite, kao što su kartice potpisa na računima. Međutim, u potvrđivanju zamjenskog obrasca W-9 mora se jasno navesti (kako je prikazano na zvaničnom obrascu W-9) pod prijetnjom kazne za lažno svjedočenje da:

1. je TIN primaoca plaćanja tačan,
2. primalac ne podliježe rezervi za obustavljanje zbog neprijavlivanja prihoda od kamate i dividende,
3. je primalac SAD lice, i
4. je primalac izuzet od prijavljivanja po FATCA reporting.

Ne možete:

1. Koristiti zamjenski obrazac W-9 koji od primaoca traži, da je, potpisom, saglasan sa odredbama koje se ne odnose na tražene potvrde, ili
2. Se implicira da primalac može podlijezati

“IRS ne traži vašu saglasnost na neku od odredbi iz ovog

Obustavi osim ako se primalac slaže sa odredbama iz zamjenskog obrasca koje se ne odnose na traženo potvrđivanje.

Zamjenski obrazac W-9 koji sadrži odvojenu liniju za potpis samo za potvrde koje zadovoljavaju zahtjev da su potvrde jasno navedene.

Ako se koristi jedna linija za potpis za tražene potvrde i druge odredbe, potvrđivanje mora biti naglašeno, uokvireno, štampano u naglašenom obliku ili prikazano na neki drugi način koji ga izdvaja od

Svih drugih informacija sadržanih u tom zamjenskom obrascu. Osim toga, sledeća izjava se mora prikazati i naglasiti na isti način kako je to opisano i mora biti odmah iznat linije za potpis: dokumenta osim potrebnih potvrda da bi se izbjeglo rezervisanje za porez po odbitku.”

Ako koristite zamjenski obrazac, od vas se traži da dostavite instrukcije za obrazac W-9 primaocu plaćanja samo ako ih on traži. Međutim, ako je IRS obavijestila primaoca plaćanja da se primjenjuje rezerva za obustavu poreza, onda morate uputiti primaoca plaćanja da izbacijezik u potvrdi koja se odnosi na podizvješavanje. Ova instrukcija se može dati usmeno ili u pismenoj formi. Vidjeti tačku 2 Potvrde na obrascu W-9. Možete zamijeniti “definisano u daljem tekstu” sa “definisano u instrukcijama” u tački 3 Potvrde na obrascu W-9 kada se instrukcije ne daju primaocu plaćanja osim po zahtjevu. Za više informacija vidjeti Rev. Proc. 83-89, 1983-2 C.B. 613; dopunjen sa Rev. Proc. 96-26, koji je na strani 22 Biltena za interni prihod 1996-8 n a www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb96-08.pdf.

TIN koji se traži za

Za plaćanja kamate i dividende i određena plaćanja u vezi sa instrumentima raspoloživim za trgovinu, primalac plaćanja mora vam vratiti propisno popunjen, potpisan obrazac W-9 sa navedenim „podnešeno za“ u Dijelu I. Ovo je potvrda o „TIN na čekanju“. Primalac plaćanja ima 60 kalendarskih dana, od datuma kada primite potvrdu, da dostavi TIN. Ako ne primite TIN primaoca plaćanja na vrijeme, morate početi rezervisati iznose za obustavu poreza na plaćanja.

Pravilo rezerve. Morate rezervisati obustavu na sva plaćanja koja se prijavljuju u periodu od 60 dana ako primalac plaćanja podigne više od \$500 odjednom, osim ako primalac plaćanja rezervišee iznos jednak trenutnoj godišnjoj stopi za rezervu iznosa za porez po odbitku na sva plaćanja koja se prijavljuju izvršena na račun.

Alternativno pravilo. Možete takođe izabrati da rezervišete obustavu za vrijeme navedenog perioda od 60 dana, nakon sedmodnevnog grejs perioda, po jednom od dva alternativna pravila iz narednog teksta.

Opcija 1. Rezerva za obustavu na sva plaćanja koja se prijavljuju ako primalac plaćanja izvrši povlačenja sredstava sa računa nakon završenih 7 radnih dana nakon što primite potvrdu o TIN-u na čekanju. Sva podizanja u gotovini do iznosa plaćanja koja se prijavljuju od dana nakon što primite potvrdu da čekate TIN do dana povlačenj tretirati kao plaćanja koja se prijavljuju.

Opcija2. Rezerva za obustavu na sva plaćanja koja se prijavljuju izvršena na račun primaoca plaćanja bez obzira da li primalac vrši bilo kakva povlačenja sa računa ne kasnije od 7 radnih dana nakon što primite potvrdu o TIN-u na čekanju.



60 –dnevno izuzueće od rezerve za obustavu poreza

Se ne primjenjuje na plaćnja osim na kamate, dividende i određenja plaćnja koja se odnosi na instrumente raspoložive za trgovinu

Sva druga plaćanja koja podliježu prijav, kao što su naknade za nezapsolene odmah podliježu rezervi za obustavu čak i ako je primalac podnio zahtjev za i čeka TIN.

Čak i ako vam primalac da potvrdu da čeka TIN, morate rezervisati sredstva za obustavu na kamatu koja podliježe prijavljivanju i plaćanja dividendi kao primalac ne potvrdi, pod kaznom za neistinu izjavu, da primalac ne podliježe rezervi za obustave.

Ako ne naplatite rezervu za obustavu poreza od primalaca plaćanja kako se to traži, možete postati odgovorni za svaki nenaplaćeni iznos.

Primaoci plaćanja koji su izuzeti od rezervi za obustavu za porez

Čak i ako primalac uplate ne dostavi TIN na traženi način, od vas se uglavnom ne traži da rezervišete obustavu na bilo koja plaćanja koja izvršite ako je primalac plaćanja:

1. Organizacija izuzeta od poreza u skladu sa 501(a), svaka IRA, ili kastodi račun u skladu sa 403(b)(7) ako račun zadovoljava zahtjeve odjeljka 401(f)(2);
2. SAD ili neka njegova agencija ili neki od posrednika;
3. Država, Distrikt Kolumbija, vlasništvo SAD, ili neka od njegovih političkih pododjeljenja, agencije, ili posrednici;
4. Strana vlada ili neko od njenih političkih pododjeljenja, agencija ili posrednika; ili
5. Korporacija;
6. Distributer hartija od vrijednosti ili roba za koje se zahtijeva da se registruju u SAD, Distriktu Kolumbija, ili su u posjedu SAD;
7. Trgovac fjučersima registrovan kod Komisije za trgovinu robnim fjučersima;
8. Investicioni trust u nekretnine;
9. Subjekt registrovan u bilo koje vrijeme poreske godine u skladu sa Zakonom o investicionim društvima od 1940;
10. Sredstva zajedničke fondacije kojom upravlja banka u skladu sa odjeljkom 584(a);
11. Finansijska institucija;
12. Posrednik poznat investicionoj zajednici kao nominovani posrednik ili staratelj nad sredstvima; ili
13. Trust izuzet od poreza u skladu sa odjeljkom 664 ili opisan u odjeljku 4947.

Sledeće vrste plaćanja su izuzete od rezervne obustave kako je to navedeno oza tačke od 1 do 13 u prednjem tekstu.

Plaćanja kamate i dividende. Svi navedeni primaoci plaćanja su izuzeti osim primaoca plaćanja pod tačkom 7.

Brokerske transakcije. Svi primaoci plaćanja navedeni u tačkama od 1 do 4 i od 6 do 11 su izuzeti. Takođe, C korporacije su izuzete. Lice registrovano u skladu sa Zakonom o investicionim savjetnicima od 1940 koji redovno djeluje kao broker je takođe izuzet.

Transakcije u tramp i dividende po udjelu u dobiti.

Samo primaoci navedeni u tačkama od 1 do 4 su izuzeti.

Plaćanja koja se prijavljuju u skladu sa odjeljcima 6041 i 6041A.

Primaoci plaćanja navedeni u tačkama od 1 do 5 su uglavnom izuzeti.

Međutim, sledeća plaćanja izvršena korporacijama (uključujući bruto prihode plaćene advokatu u skladu sa odjeljkom 6045(f), čak i ako je advokat korporacija) i koji podliježu prijavljivanju u obrascu 1099-MISC, razni prihodi, nisu izuzeti od rezervnog obustavljanja.

- Plaćanja za bolničku i zdravstvenu njegu
- Advokatske naknade.
- Bruto prihodi plaćeni advokatu.
- Plaćanja za usluge plaćene od strane federalne agencije. (Vidjeti Prav. 2003-66, koje je na strani 1115 Biltena za interni prihod

2003-26 na www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb03-26.pdf.)

Plaćanja izvršena u namirenju platnih kartica i mreže transakcija trećih lica. Samo primaoci plaćanja navedeni u tačkama od 1 do 4 su izuzeti.

Plaćanja izuzeta od rezervne obustave za poreze

Plaćanja koja ne podliježu prijavljivanju informacija takođe podliježu rezervnoj obustavi. Za detalje pogledati odjeljke 6041, 6041A, 6042, 6044, 6045, 6049, 6050A, 6050N, i 6050W i njihove propise. Sledeća plaćanja su uglavnom izuzeta od rezervnog obustavljanja poreza.

Dividende i dividende prop. sa ulogom u kapitalu

- Plaćanja nerezidentnim strancima koja podliježu obustavljanju u skladu sa odjeljkom 1441.
- Plaćanja partnerstu koje nije angažovano u trgovini ili poslu u SAD i koje ima najmanje jednog nerezidentnog stranca kao partnera.
- Plaćanje dividendi na osnovu udjela u kapitalu koje
- nisu plaćene u novcu
- Plaćanje izvršeno od određenih stranih organizacija. Odjeljak 404(k) distribucije izvršene od strane ESOP.

Plaćanja kamate

- Plaćanja kamate na obaveze izdate od strane pojedinaca. Međutim, ako platite primaocu plaćanja \$600 ili više kamate za vrijeme vaše trgovine ili posla, morate prijaviti plaćanje. Rezervna obustava se primjenjuje na plaćanje koje se prijavljuje ako primalac plaćanja nije dostavio TIN ili je dostavio netačan TIN.
- Plaćanja opisana u odjeljku 6049(b)(5) nerezidentnim strancima.
- Plaćanja na međunarodne obveznice oslobođene od poreza u skladu sa odjeljkom 1451.
- Plaćanja izvršena od strane određenih stranih organizacija. Hipoteka ili kamate na studentski kredit koji su plaćeni vama.

Ostale vrste plaćanja

- Plate
- Distribucije iz penzija, renta, učešće u profitu ili plan za bonus po dionicama, svaka IRA, i plan vlasnik-zaposlenik, ili drugi obračunati plan kompenzacije.
- Distribucija sa štednih računa za naknade za bolničku, zdravstvenu i dugoročnu njegu.
- Određeni otkupi ugovora životnog osiguranja.
- Distribucija iz kvalifikovanih obrazovnih programa ili Coverdell ESAs.
- Dobici od kockanja ako se traži redovno obustavljanje za porez od dobitaka na kocki u skladu sa odjeljkom 3402(q). Međutim, ako se obustavljanje redovnih dobitaka na kocki ne traži u skladu sa odjeljkom 3402(q), primjenjuje se rezervno obustavljanje ako primalac plaćanja ne dostavi TIN.
- Transakcije po osnovu nekretnina koje se prijavljuju u skladu sa odjeljkom 6045(e).
- Poništeni dugovi koji se prijavljuju u skladu sa odjeljkom 6050P.
- Kupovina mjenica za gotovinu koja se prijavljuje u skladu sa 6050R.

Primaoci plaćanja i vlasnici računa izuzeti od izvještavanja za FATCA

Izvještavanje u skladu sa Poglavljem 4 (FATCA) u vezi sa SAD licima generalno se primjenjuje samo na strane finansijske institucije (FFI) (uključujući filijale SAD finansijskih institucija koje se tretiraju kao

FFI us skladu sa međuvladinim sporazumom (IGA)). Zato, na primjer, SAD finansijske institucije koje imaju račun u SAD ne treba da uzmu šifru za FATCA izvještavanje. Za detalje o zahtjevima za FATCA izvještavanje, uključujući i određene informacije u vezi sa finansijskim institucijama koje se prijavljuju, vidjeti odjeljke od 1471 d o 1474 i odgovarajuće propise. Vidjeti odjeljak Propisa 1.1471-3(d)(2) kada se FFI može osloniti na dokumentovani dokaz da se tretira kao SAD lice a ne navedeno SAD lice i vidjeti odjeljak Propisa 1.1471-3(f)(3) kada se može pretpostaviti da je FFI SAD lice a ne navedeno SAD lice.

1. Organizacija izuzeta od poreza u skladu sa odjeljkom 501(a), ili pojedinačnog penzionog plana definisanog u odjeljku 7701(a)(37);

2. SAD ili neka od njenih agencija ili posrednika;

3. Država, Distrikt Kolumbija, vlasništvo SAD, ili neka od njenih političkih pododjeljenja, agencije ili posrednici ;

4. Korporacija čijim se dionicama redovno trguje na jednom ili više utvrđenih tržišta HOV, kako je opisano u odjeljku propisa 1.1472-1(c)(1)(i);

5. Korporacija koja je član iste proširene povezane grupe kao što je korporacija u odjeljku Propisa 1.1472-1(c)(1)(i);

6. Distributer HOV, roba ili derivatnih finansijskih instrumenata (uključujući fiktivne nominasne ugovore, fjučerse, forward ugovore i opcije) koji je registrovan kao takav u skladu sa zakonima SAD ili neke Države;

7. Investicioni trust za nekretnine ;

8. Regulisano investiciono društvo kako je definisano u odjeljku 851 ili entitet registrovan u bilo koje vrijeme poreske godine u skladu sa Zakonom o investicionim društvom od 1940;

9. Sredstva zajedničkog trasta kako je definisano u odjeljku 584(a);

10. Banka kako je definisano u odjeljku 581;

11. Broker; ili

12. Trust izuzet od poreza u skladu sa odjeljkom 664 ili kako je opisano u odjeljku 4947.

13. Trust izuzet od poreza u skladu sa odjeljkom 403(b) plana, ili odjeljak 457(g) plana.

Zajednički strani primaoci plaćanja

Ako vam prvi primalac plaćanja naveden na račun da obrazac W-8 ili sličnu izjavu potpisanu pod prijetnjom kazne za lažnu izjavu, primjenjuje se rezervno obustavljanje osim kada:

1. Svaki zajednički primalac plaćanja da izjavu u vezi sa stranim statusom, ili

2. ako vam bilo koji od zajedničkih primalaca plaćanja koji nije utvrdio strani status da TIN.

Ako vam neko od zajedničkih primalaca plaćanja koji nije utvrdio svoj strani status da TIN, koristite taj broj u svrhu rezervnog obustavljanja i prijavljivanja informacija.

Za više informacija o stranim primaocima plaćanja, vidjeti Instrukcije za tražioce obrazaca W-8BEN, W-8ECI, W-8EXP, i W-8IMY.

Imena i TIN-ovi koji se koriste za prijavljivanje informacija

Prikazati puno ime i adresu kako je to navedeno u obrascu W-9 na infromaciji o prihodu popunjenoj kod IRS i na kopiji dostavljenoj primatelju plaćanja. Ako izvršite plaćanja prema više od jednog primaoca ili je račun na više od jednog imena, unesite na liniju za ime informacije o prihodu samo ime primatelja čiji je TIN naveden u obrascu W-9. Možete prikazati imena svih drugih pojedinačnih primatelja plaćanja u prostoru ispod linije za ime na informaciji o prihodu.



Za više informacija o imenima i TIN-ovima za izvještajne informacije, vidjeti odjeljak J opštih instrukcija za određene informacije o prihodima.

Obavijesti od IRS-a

IRS će vam poslati obavještenje ako ime primaoca plaćanja i TIN na informaciji o prihodu koju ste dostavili ne odgovaraju evidencijama IRS-a. (Vidjeti Usklađivanje identifikacionog broja poreskog obveznika (TIN)) Možda ćete moati poslati "B" obavještenje primaocu plaćanja da bi dobio drugi TIN Pub. 1281, Rezervno obustavljanje za nedostajeće i netačno ime/TIN(ove), sadrži kopije dvije vrste "B" obavještenja.

Usklađivanje identifikacionog broja poreskog obveznika (TIN)

Usklađivanje TIN-a omogućava platiocu ili ovlaštenom agentu od kojih se traži da popune obrasce 1099-B, DIV, INT, K, MISC, OID, i/ili PATR da usklade TIN i kombinacije imena sa evidencijama IRS-a prije dostavljanja obrazaca IRS-u.

Usklađivanje TIN-ova je jedan od proizvoda elektronskih usluga koje se nude i može mu se pristupiti preko internet stranice IRS-a. Idite na IRS.gov i unesite e-usluge u kućicu za pretraživanje. Predviđeno je da će platioci koji potvrde TIN i kombinacije imena prije dostavljanja informacija u poreskoj prijavi dobiti nekoliko obavještenja o rezervnom obustavljanju (CP2100) i obavještenja o kaznama.

Dodatne informacije

Za više informacija o rezervnom obustavljanju za porez, vidjeti Pub. 1281.